786

പ്രവാചക സുദിനാമൃതം

നബിദിനത്തെ ആസ്പദമാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ള
ഇസ്ലാമിക ഗാനങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരം

രചയിതാവ്:

ഹാജി പി. ഷാഹുൽ ഹമീദു പുലവർ

പത്തനാപുരം 689 695

പകർപ്പവകാശം രചയിതാവിന്.

എല്ലാ പ്രതികളിലും രചയിതാവിന്റെ മുദ്ര ഉണ്ടായിരിക്കും.

കോപ്പി : 5000

മൂന്നാം പതിപ്പ്

പ്രതിഭാ പ്രിന്റേഴ്സ്, പത്തനാപുരം, ഫോൺ : 9847873723, 2351937

പ്രവാചക സുദിനാമൃതം

ഗാനം 1

(മാർച്ചിംഗ് ട്യൂൺ) വന്നുവന്നു നബിദിനം

പല്ലവി

1 യാ നബീ സലാം സലാം
യാ റസൂൽ സലാം സലാം
യാഹബീബ് സലാം സലാം
യാ നൂറുൽവറാ സലാം

അനുപല്ലവി

2. വന്നിതാ പുന്നാര നാൾ
വന്നു നബി പിറന്ന നാൾ
മന്നിനു വരപ്രസാദ
മധുമഴ പൊഴിഞ്ഞ നാൾ-
മധുമഴ പൊഴിഞ്ഞ നാൾ- (യാനബി)

3 ആകുലമകറ്റിടും രാഗമാലപിച്ചിടും
കോകിലങ്ങൾ പാറിടും മോഹനവസന്ത നാൾ
മോഹനവസന്ത നാൾ (വന്നിതാ)

4 ചാമരങ്ങൾ മാമരം-പൂനിര പലതരം
പാരിനിൻപസൗരഭം-വാരിവീശിടുന്ന നാൾ
വാരിവീശിടുന്ന നാൾ (വന്നിതാ)

5 ഭൂസുരമഹാതല-ഭാസുരപ്രദീപമായ്
പൂരണപ്രവാചകൻ-പാരിതിൽ പിറന്ന നാൾ
പാരിതിൽ പിറന്ന നാൾ (വന്നിതാ)

6 മാനമാളുമമ്പിളി-പ്പാലൊളി നിലാവുപോൽ
മാനസങ്ങളെക്കവർന്ന-മന്നവൻ പിറന്ന നാൾ
മന്നവൻ പിറന്ന നാൾ (വന്നിതാ)

7 ആടിടും മയിലുകൾ പാടിടും പറവകൾ
ആലമെങ്ങുമാശ പൊങ്ങു-മല്ലമീന്റെ ജന്മനാൾ
അല്ലമീന്റെ ജന്മനാൾ (വന്നിതാ)

8 കണ്ടിടും പടപ്പിനും-കണ്ടിടാപ്പൊരുളിനും
സന്തതം കൃപപൊഴിച്ച-സത്യവാനുദിച്ച നാൾ
സത്യവാനുദിച്ച നാൾ (വന്നിതാ)

9 കണ്ണുകൾ കൊതിച്ച നാൾ കരളുകൾ കുളിർത്ത നാൾ
വർണ്ണനയ്ക്കതീതനായൊരുന്നതൻ പിറന്ന നാൾ
ഉന്നതൻ പിറന്ന നാൾ (വന്നിതാ)

10 കണ്ണിനു നവമണി-കാനിനു നറുമലർ
മണ്ണിനു മഹിമതന്ന-പുണ്യവാൻ പിറന്ന നാൾ
പുണ്യവാൻ പിറന്ന നാൾ (വന്നിതാ)

11 പൊന്നിലും നിറമെഴും പൂവിലും മണമെഴും
വിണ്ണിലുമൊളിവിതച്ച-ഗണ്യവാൻപിറന്ന നാൾ
ഗണ്യവാൻ പിറന്ന നാൾ (വന്നിതാ)

12 ഭൂമിയിൽ പ്രസിദ്ധരാം-പുണ്യരബ്ദുല്ലാവിനും
ആമിനയ്ക്കും പൊൻമകനാ-യന്ത്യദൂതൻ വന്ന നാൾ
അന്ത്യദൂതൻ വന്ന നാൾ (വന്നിതാ)

13 ലോകരെ സമുദ്ധരിച്ചൊരേകുടുംബമാക്കുവാൻ
ലോകമെങ്ങും ക്ഷേമവും സ്നേഹവും പുലർത്തുവാൻ
സ്നേഹവും പുലർത്തുവാൻ (വന്നിതാ)

14 താഡനങ്ങളെ സഹിച്ചു ജീവിതം നയിച്ചൊരു
ത്യാഗിവര്യനായിടും ത്വാഹാനബി പിറന്ന നാൾ
ത്വാഹാനബി പിറന്ന നാൾ (വന്നിതാ)

15 സ്നേഹവൈജയന്തിയേന്തി നീങ്ങിടാം സഹജരെ
ചേർന്നു നിന്നൊരേ സ്വരത്തിൽ-
പാടിടാം പദങ്ങളെ
പാടിടാം പദങ്ങളെ (വന്നിതാ)

16 കല്ലിനെ മരങ്ങളെ-കതിരിനെ ദൈവങ്ങളായ്
കൈവണങ്ങിവന്നവർക്കു-
കണ്ണൊളി കൊടുത്ത നാൾ
കണ്ണൊളി കൊടുത്ത നാൾ (വന്നിതാ)

17 കള്ളു ചൂതു മർദ്ദനം കൊള്ളയിൽ കുടുങ്ങിയ
മല്ലരെ മെരുക്കി വാർത്ത-മതിവരൻ പിറന്ന നാൾ
മതിവരൻ പിറന്ന നാൾ (വന്നിതാ)

18 അംബരവുമാഴിയും ചുംബനം കൊടുത്ത നാൾ
അംബരനിവാസികൾ അംബറു പൊഴിച്ച നാൾ
അംബറു പൊഴിച്ച നാൾ (വന്നിതാ)

19 അമ്പിളിയുമടിമലർ-കുമ്പിടാനണഞ്ഞൊരു
തമ്പുരാന്റെ സൗഹൃദപ്പൊൻപ്രഭ പുലർന്ന നാൾ
പൊൻപ്രഭ പുലർന്ന നാൾ (വന്നിതാ)

20 അല്ലമീനെന്നുപറ-ഞ്ഞറബികൾ പുകഴ്ത്തിയ
നല്ലവർക്കു നല്ലവർ നബി പിറന്ന നല്ല നാൾ
നബിപിറന്ന നല്ല നാൾ (വന്നിതാ)

21 പാപഭാരം പേറിനിന്ന പാപികൾക്കമൃതമാം
ജീവതീർത്ഥത്തേൻ പകർന്നു-ശ്രീവിലസി നിന്ന നാൾ
ശ്രീവിലസി നിന്ന നാൾ (വന്നിതാ)

22 ഉത്തമ ഗുണങ്ങൾതൻ-നിസ്തുല പ്രദീപമായ്
മുത്തൊളി മുഹമ്മദായ മുസ്തഫാ പിറന്ന നാൾ
മുസ്തഫാ പിറന്ന നാൾ
(വന്നിതാ)

23 വിദ്യയിൽ നിരക്ഷരൻ ബുദ്ധിയിൽ മഹാശയൻ
ശിഷ്ടരിൽ പ്രിയങ്കരൻ-തിരുനബി പിറന്ന നാൾ
തിരുനബി പിറന്ന നാൾ (വന്നിതാ)

24 സ്വർഗ്ഗവീഥിമാനവർക്കു സുലഭമായൊരുക്കിയ
സത്യകൗസ്തുഭം തെളിച്ച സൽപുമാൻ പിറന്ന നാൾ
സൽപുമാൻ പിറന്ന നാൾ (വന്നിതാ)

25 സർവ്വലോക മൈത്രിതൻ ശാന്തിയെങ്ങും കതിരിടാൻ
സാഹസക്കടൽ കടന്ന സാരഥി പിറന്ന നാൾ
സാരഥി പിറന്ന നാൾ

26 നർമ്മഭാഷണങ്ങളാൽ തിന്മകൾ തുരത്തിയ
നിർമ്മലഭ വിതറിയ കർമ്മയോഗി വന്ന നാൾ
കർമ്മയോഗി വന്ന നാൾ (വന്നിതാ)

27 പ്രാണനെ പണയം വെച്ചും മാനിന്നഭയം കൊടുത്ത
മേദിനിക്കതുല്യനായ ത്യാഗിയവതരിച്ച നാൾ
ത്യാഗിയവതരിച്ച നാൾ (വന്നിതാ)

28 സത്യവേദസൂക്തിയാൽ-മുക്തി കൈവരിക്കുവാൻ
മർത്ത്യ കോടിയോടുരച്ചൊരുത്തമൻ പിറന്ന നാൾ
ഉത്തമൻ പിറന്ന നാൾ (വന്നിതാ)

29 എണ്ണമറ്റ ഏഴകൾ-ക്കുന്നതി വരുത്തുവാൻ
കണ്ണുനീരുതിർത്തുകേണ കൺമണി പിറന്ന നാൾ
കൺമണി പിറന്ന നാൾ (വന്നിതാ)

30 ഗണ്യവും വിശുദ്ധിയും-പുണ്യവും കരുണയും
ഒന്നുചേർന്നു മക്കയിൽ-വന്നുദിച്ച വന്ദ്യനാൾ
വന്നുദിച്ച വന്ദ്യനാൾ (വന്നിതാ)

31 പാരിലെന്നും സാധുവായ് പാവന പ്രവീണനായ്
പൂരണ നബിപിറന്ന-പൂരിതപ്പുളക നാൾ
പൂരിതപ്പുളക നാൾ (വന്നിതാ)

32 ആണിനെപ്പോൽ പെണ്ണിനും
അർത്ഥവീതം നൽകുവാൻ
ആണിനങ്ങളോടെതിർത്ത-നിയമപാലൻ പിറന്ന നാൾ
നിയമപാലൻ പിറന്ന നാൾ (വന്നിതാ)

33 വേദമാം തൗഹീദതിൻ-
ജ്യോതിവീശി മർത്ത്യരിൽ
ജാതിവൈരം നീക്കിവെച്ച-നീതിമാൻ വന്ന നാൾ
നീതിമാൻ വന്ന നാൾ (വന്നിതാ)

ഗാനം 2

(പല്ലവി)

1 അൽഹംദെന്നോരനഘ മന്ത്രമണിമുഴങ്ങി
അന്ത്യപ്രവാചക സുദിനം വന്നു വിളങ്ങി
നല്ലമനസ്സുകളുല്ലാസം കൊണ്ടുതിളങ്ങി
എല്ലാരുമൊത്തുചേർന്നു പാടൂ സദിരണങ്ങി

ചരണങ്ങൾ

2 മണ്ണും വിണ്ണും ഭരിക്കാൻ വന്ന വിശുദ്ധ നബി
മന്നാധിപർ വണങ്ങി വാഴ്ത്തി വന്ദിച്ച നബി

മക്കാപുരത്തു മണിമുത്തായുദിച്ച നബി
മർത്ത്യർക്കനുഗ്രഹത്തിൻ .മാർഗ്ഗം തെളിച്ച നബി (അ)

3 കസ്തൂരിവാസന കവിഞ്ഞൂകമഴ്ന്ന നബി
കാർമേഘങ്ങൾ നിഴൽവിരിച്ചു കൊടുത്ത നബി
എത്ര മഹാത്ഭുതങ്ങളൊത്തുലസിച്ച നബി
നിസ്തുല്യ സൗഹൃദത്തിൻ പൂന്തേൻ പകർന്ന നബി(അ)

4 മുട്ടാളരാമറബിപ്പറ്റങ്ങളെ മെരുക്കി
ഭക്ത്യാദരമതിയാൽ പാപം തുടച്ച നബി
സത്യപ്രവരനെന്നു സ്ഥാനം ലഭിച്ച നബി
നിത്യവുമേഴകളോടൊത്തു കഴിഞ്ഞ നബി (അ)

5 കോടിനിലാവുകൂടി മോടി പരത്തിയാലും
ജോടി കവിഞ്ഞുനിൽക്കും ജ്യോതിമികച്ച നബി
ആടീ ലഹരിയുണ്ടുപാടീ മദിച്ച ജന-
കോടികൾക്കു സുഗമവീഥി വിരിച്ച നബി (അ)

6 കണ്ണിൻ നവമണിയായ്-കാനിൻ നറുമലരായ്
മണ്ണിൻ മഹിമതന്നു ഗണ്യം പകർന്ന നബി
പുണ്യഹാഷീംകുലത്തിൽ വന്നു പിറന്ന നബി
വർണ്ണിപ്പതിന്നുലകിലൊന്നുമില്ലാത്ത നബി (അ)

7 കാടും കടലുകളും നാടും നഗരികളും
വേദക്കതിർപരത്തി നീതി പൊഴിച്ച നബി
പേടിച്ചരണ്ടിരുന്ന നാരീകുലത്തിനരുൾ-
നേടി മാനംപുലരാൻ ത്യാഗം സഹിച്ച നബി (അ)

കല്ലാലെറിഞ്ഞവർക്കും കണ്ണീരുതിർത്ത നബി
8 എല്ലാരെയുമിണക്കാനെന്നും കൊതിച്ച നബി
കൊല്ലാനടുത്തവരെ ചൊല്ലാൽ ജയിച്ച നബി
മല്ലാടിനിന്നവരെ മാറോടണച്ച നബി (അ)

9 അല്ലുംപകലുമുടയോനെ വണങ്ങി നമു-
ക്കെല്ലാസുഖവുമരുളീടാനിരന്ന നബി
പല്ലൊന്നടർക്കളത്തിൽ വീണിട്ടും ശാന്തരായി
നല്ലമതിപകർന്ന നായകരായ നബി (അ)

10 സ്വർഗ്ഗഹൂറാനികൾ താരാട്ടി സ്തുതിച്ച നബി
സ്വർഗ്ഗീയ സുന്ദരമാം സ്നേഹം വിതച്ച നബി
സ്വർഗ്ഗം നമുക്കുനൽകാനേങ്ങിക്കരഞ്ഞ നബി
വർഗ്ഗ വിഭിന്നതകൾ വേരോടറുത്ത നബി (അ)

11 മോശമെഴും മഹ്ഷറാകു-മന്ത്യദിനത്തിൽ
പാശം വച്ചോരെയെല്ലാമാശീർവദിക്കും നബി
ദാസൻ ഷാഹുൽ ഹമീദിലാശയുണർത്തും നബി
മാസം റബീ ഉൽ അവ്വലിൽ ജാതരായ നബി (അ)

സീറാ പ്രസംഗം

അന്ത്യപ്രവാചകനായ മുഹമ്മദുനബി (സ:അ:) അവർകളുടെ ജീവചരിത്രത്തെ വിശദീകരിച്ച് ഉമറു പുലവർ രചിച്ചിട്ടുള്ള തമിഴ്ഭാഷയിലെ ഒരു ഉത്തമ കാവ്യമാണ് 'സീറാ'. ഇതിനെ കാവ്യഭാഷയിൽ പാടി മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി കേൾക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക.

HAJI .P. SHAHUL HAMEED PULAVAR
WATCH STRAPS DEALERS
Poovannummoodu Thazhethil
Nadukkunnu, Pathanapuram - 689695
Phone : 0475 - 2350730

PRICE Rs. 2.00